

I Be I Ni Ala Ce Temen Sira Nnaani Don Wa ?

Have You Heard of the Four Spiritual Laws?

Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws which govern your relationship with God.

I taara jamana o jamana la, i na sariyaw sòrò yen minw b'a to jamana denw bè to nyògòn fè bèn ni hèra la. O cogo kelen na, an ni Ala cè tèmèn siraw bè ye minw b'a to an bè se ka hèra sòrò Ala fè.

God **LOVES** you and offers a wonderful **PLAN** for your life.

1

Ala be i **KANU** ani **FEERE** nyuman b'a fè i ka nyenamaya ko la.

GOD'S LOVE

"God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us" (Romans 5:8).

GOD'S PLAN

[Christ speaking] *"I came that they might have life, and might have it abundantly"* [that it might be full and meaningful] (John 10:10).

Why is it that most people are not experiencing the abundant life?

ALA KA KANUYA

"Nka Ala ye an kanu cogo min na, a ye o jira nin de fè, ka an jurumutò to, Krisita sara an ye." (Romèkaw 5:8)

ALA KA FÈERE

[Yesu ko:] *"Ne kòni nana walisa ne ka sagaw ka nyenamaya sòrò, o ka caya u la ka ta'a fè." (Yuhana 10:10)*

Nka mògò caman ma nyenamaya dòn ni nyagali ni hèra ye kamasòrò....

Man is **SINFUL** and **SEPARATED** from God. Thus, he cannot know and experience God's love and plan for his life.

2

Adamaden ye **JURUMU** kela ye. O de koson a tè se ka Ala ka kanuya Ni a ka fèere nyuman don.

MAN IS SINFUL

"All have sinned and fall short of the glory of God" (Romans 3:23).

GOD IS HOLY

[God says:] *"Be holy, because I am holy"* (1Peter 1:16)

Man was created to have fellowship with God; but, because of his stubborn self-will, he chose to go his own independent way, and fellowship with God was broken. This self-will, characterized by an attitude of active rebellion or passive indifference, is an evidence of what the Bible calls sin.

ADAMADEN YE JURUMUKÈLA YE

"Faranfasi si tè mògòw bèe ye jurumu kè, u bèe dèsera Ala nòrò la." (Romèkaw 3:23)

ALA KA SENU


[Ala ko:] *"Aw ka kè senumaw ye, katuguni ne ka senu." (1 Pière 1:16)*

Ala ye mògò da walisa a ka to jènyògònya nyman la ale fè. Nka mògò ye a sagonan sira nyènatòmò o la jènyògònya nyuman min tun bè ani a dabaa Ala cè o tinyèna. Bible bè o de wele ko jurumu. Jurumu bè bò nin de la (1) ni mògò bè muruti Ala ma (2) ni a mago tè Ala ko la (3) ni a ma se ka Ala ka dafalenya kun dama sòrò.

MAN IS SEPARATED

"The wages of sin is death" (Romans 6:23).

This diagram illustrates that God is holy and man is sinful. A great gulf separates the two. The arrows illustrate that man is continually trying to reach God and the abundant life through his own efforts, such as a good life, philosophy, or religion – but he inevitably fails.



ADAMADEN NI ALA CÈ FARALA.

"Jurumu sara ye saya ye..." (Romèkaw 6:23)

Nin ja b'a jira an na ko Ala ka sènu, nka adamaden ye jurumukèla ye. Furancè jan bè u ni nyògon cè. Kalalisèw b'a jira, cogomin Adama-den b'a nyini ka gèrè Ala la a yèrè ka fèerèw fè: jogo nyumaya, Ala delili, Ala batoli ani kèwale nyumanw. Nka o si tè se k'a ni Ala cè jènyògònya tinyènen tugu. Bòda kelenpe min bè nin ko la, tèmèn sira sabanan b'o jira an na.

Jesus Christ is God's **ONLY** provision for man's sin. Through Him you can know and experience God's love and plan for your life.



Yesu Krisita kelenpe de ye Ala ka fèere ye Adamaden ka jurumu yafa ko la. Ale de sara an koson. I be se ka Ala ka kanuya n'a ka fèere nyuman sidon i ka nyenamaya la ale de barika la.

XXXXX XXXXX XXX

Jesus Christ ...

"How will this be," Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the holy one to be born will be called the Son of God." (Luke 1:34,35)

????????????????????????????????

God .. Abraham...

"The next day John saw Jesus coming towards him and said: 'Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world'" (John 1:29)

"For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God." (1Pet 3:18)

RAISED TO LIFE???????????

"God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of the fact." (Acts 2:32)

??????????(Isaiah 53, ???????16

"Jesus answered, 'I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.'" (John 14:6)

A BANGE KO KÈRA KABA KO YE

Yesu Krisita ma kè adamaden farisogoma den ye, nka a sòrò la Ni Senu barika la mpogotigi Mariyama fè O de kòson Yesu Krisita bè wele Ala Denké.

"Mariyama y'a fò mèlèkè ye ko: 'O na kè cogo di, kamasòrò ne ma cè si dòn fòlò?' Mèlèkè y'a jaabi ko: 'Ni Senu bè na i kan, Ala Kòròtalenba ka sebaaya na biri i kun na. O de koson i bèna den senuma min bange, o na wele Ala Denké'" (Luka 1:34-35)

A SARA AN NÒ NA

Ala ye Ibrahim den kunmabò ni sagajigi kelen ye, tuma min na a tun bè n'a kè saraka ye. O cogo kelen na Ala ye dinyè kunmabò ni Ala ka sagaden ye, Yesu Krisita kòni o min sara an nò na walisa k'an ka jurumu wò yen.

"O dugusajè, Yuhana ye Yesu natò ye a ma, a ko: 'Ala ka Sagaden min bè dinyè ka jurumu ta k'a bò yen, o file.'" (Yuhana 1:29)

"Krisita sara sinyè kelenpe jurumu wò koson tilennen tòoròla tilenbaliw nò na, walisa a ka an lase Ala ma." (1 Pièrè 3:18)

A KUNNUNA KA BÒ SUW CÈMA.

"Nin Yesu kòni, Ala y'a lakunun, an bèe ye o seerew ye." (Kèwalew 2:32)


Ala tun ye nin kow fò kiraw dala san caman sanni u ka kè (Esayi 53, Zaburuw 16,...)

Yesu Krisita kelenpe de ye Ala yèrè ka feèrè ye adamadenw ka jurumu ko la. O de koson a ye sira kelenpe ye k'an lasè Ala ma.

"Yesu y'a jaabi ko: 'Ne de ye sira ye, ani tinyè, ani nyènamaya. Mògò si tè na ne Fa ma, ni a ma tèmèn ne fè.'" (Yuhana 14:6)

“God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life” (John 3:16).

“Kamasòrò Ala ye dinyè kanu haali, fò a ye a Denkè kelenpe di, walisa mògò o mògò dara a Denkè la, o kana halaki, nka o ka nyènamaya banbali sòrò.” (Yuhana 3:16)



It is not enough just to know these three laws...

Nka nin tèmèn sira saba dònni t'a bò....

We must individually **RECEIVE** Jesus Christ as Saviour and Lord; then we can know and experience God's love and plan for our lives.



An ka kan ka **SÒN** Yesu Krisita ma i ko an kisibaa ni an Matigi. N'o kèra an be se ka Ala ka kannuya ni a ka fèere nyuman sidon an ka nyènamaya ko la.

WE MUST RECEIVE CHRIST

“As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name” (John 1:12)

AN KA KAN KA SÒN YESU KRISTA MA

“O bèe n'a ta, minw sònna a ma ka da a la, a ye fanga di olu bèe ma ka kè Ala denw ye.” (Yuhana 1:12)

WE RECEIVE CHRIST THROUGH FAITH

“By grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works, that no one should boast” (Ephesians 2:8,9).

AN BÈ SÒN YESU KRISTA MA DANNAYA FÈ

“Aw kisilen bè nèema de barika la dannaya fè, o ma bò aw yèrèw la dè, Ala ka nili fèn don. O tè kèwalew nò ye, walisa mògò si kana a yèrè bonya.” (Efesekew 2:8-9)

WHEN WE RECEIVE CHRIST, WE EXPERIENCE A NEW BIRTH (Read John 3:1-8)

KA SON YESU MA O YE BANGE KO KURA YE ALA KA GWA KÒNÒ. (YUHANA 3:1-8)

WE RECEIVE CHRIST THROUGH PERSONAL INVITATION

[Christ speaking] “Behold, I stand at the door and knock; if any one hears My voice and opens the door, I will come in to him” (Revelation 3:20).

AN KA KAN KA YESU WELE KA DON AN KA NYÈNAMAYA LA.

[Yesu ko] “Ne jòlen filè da la ka da kònkòn. Ni mògò dò ye ne kan mèn ka da yèlè ne ye, ne na don o yòrò ka dumuni kè o fè, a na dumuni kè ne fè.” (Jirali 3:20)


Receiving Christ involves turning to God from self (repentance) and trusting Christ to come into our lives to forgive our sins and to make us what He wants us to be. Just to agree **intellectually** that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an **emotional** experience. We receive Jesus Christ by **faith**, as an act of the **will**.

Ka sòn Yesu Krisita ka kalanw ma o dama t'a bò. Ka son Yesu ma o kòrò: ka ban an yèrèw sago ma ka Ala sago kè (ka nimisi), an b'an jigì da Yesu kan ko a bèna an ka nyènamaya la ani k'an ka jurumuw yafa an ma; an bè son Yesu k'an kè a yèrè sagona mògò ye.

These two hearts represent two kinds of lives:

Nin ja fila bè nyènamayá sifa fila ko jira.

??????????



1. Yesu tè nyènamaya min na. Yesu bè nin nyènanaya kò kan. Nin tigi yèrè y'a ka ko bèe kuntigi ye. A ma feèrè si sòrò a ka jurumuw yafali ko la. A dusu bè to k'a jalaki, hèra t'a dusu la.

????????????????????



2. Yesu bè nyènameya min kònò. Yesu Krisita ye nin tigi ka kow bèe kuntigi ye. Yesu ye a nyèminèbaa ye ko bèe la. Hèra bè nin tigi ni Ala cè kamasòrò a sònna a ma ko Yesu sara a ka jurumuw kosòn.

Which circle best represents your life?

E ka nyènamaya bòlen bè nin ja fila la jumèn fè?

Which circle would you like to have represent your life?

I b'a fè I ka nyènamaya k'a kè u la jumèn kelen ye?

The following explains how you can receive Christ:

I bè se ka sòn Yesu ma cogo min na. O bè na jira I la.

YOU CAN RECEIVE CHRIST RIGHT NOW BY FAITH THROUGH PRAYER

I BÈ SE KA SÒN YESU MA SISAN YÈRÈ DANNAYA FÈ.

God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart.

Yesu wele, ka don I ka nyènamaya la deili fè. Delili, o ye ka kuma Ala fè. Ala bè I kònònna ko bèe don. Ka da o kan, a faamu, ko I da la kuma tè ko ba ye Ala fè. Ala bè min filè o ye I dusu kun cogo ye.

The following is a suggested prayer:

I bè se ka deili kè nin cogo la:

“Lord Jesus, I need You. Thank You for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Saviour and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be.”

“Matigi Yesu, ne mago bè i la. Ne bè barika da i ye i saya kosòn gwègwè jiri kan ka ne ka jurumuw yafa. Ne bè ne dusukun dayèlè i ye ani ne bè sòn i ma, kè ne Kisibaa ni ne Matigi ye. Ne bè barika da i ye ne ka jurumuw yafali kosòn ani nyènamaya banbali kosòn i ye o min di ne ma. Ne ka nyènamaya nyèminè. I b'a fè ne ka kè mògò min ye i ka ne kè o ye. Amina.”

Does this prayer express the desire of your heart?

Nin delili bè bèn i kònònna ko ma wa?

If it does, I invite you to pray this prayer right now, and Christ will come into your life, as He promised.

Ni o do, sègin nin delili kan, Yesu bè na don i ka nyènamaya la i ko a y'o lahidu ta cogo min na.

Did you receive Christ into your life? According to His promise in Revelation 3:20, where is Christ right now in relation to you? Christ said that He would come into your life. Would He mislead you? On what authority do you know that God has answered your prayer? (The trustworthiness of God Himself and His Word.)

I bè se k'a dòn cogo min ko Yesu Krisita bè i ka nyènamaya la? I ye Yesu wele ka don i ka nyènamaya la wa? Ka kenyè ni a ka lahidu ye Jirali 3:20 na Yesu bè min sisan? Yesu Krisita y'a fò ko a na don i ka nyènamaya la. Yala a bè son ka i nègè wa? Sababu jumèn b'a to i b'a dòn ko Ala y'i ka delili jaabi? (Ala ka kantigiya ani a ka kuma).

THE BIBLE PROMISES ETERNAL LIFE

*“The witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, in order that you may **know** that you have eternal life” (1 John 5:11–13).*

Thank God often that Christ is in your life and that He will never leave you (Hebrews 13:5). You can know on the basis of His promise that Christ lives in you and that you have eternal life from the very moment you invite Him in. He will not deceive you.

An important reminder..

DO NOT DEPEND ON FEELINGS

The promise of God’s Word, the Bible – not our feelings – is our authority. The Christian lives by faith (trust) in the trustworthiness of God Himself and His Word. This train diagram illustrates the relationship among **fact** (God and His Word), **faith** (our trust in God and His Word), and **feeling** (the result of our faith and obedience). (Read John 14:21.)

“God has said: ‘I will never leave you; I will never forsake you.’” (Hebrews 13:5)

????????????????????????????

NOW THAT YOU HAVE RECEIVED CHRIST

The moment that you received Christ by faith, as an act of the will, many things happened, including the following:

1. Christ came into your life (Revelation 3:20; Colossians 1:27)
2. Your sins were forgiven (Colossians 1:14).
3. You became a child of God (John 1:12).
4. You received eternal life (John 5:24)
5. You began the great adventure for which God created you (John 10:10; 2 Corinthians 5:17; 1 Thessalonians 5:18).

Can you think of anything more wonderful that could happen to you than receiving Christ? Would you like to thank God in prayer right now for what He has done for you? By thanking God, you demonstrate your faith.

BIBLE BÈ NYÈNAMAYA BANBALI LAHIDU TA MÒGÒW YE MINW BÈE BÈ SÒN YESU MA.

“O seereya filè nin ye, ko Ala ye nyènamaya banbali di an ma, o nyènamaya bè sòrò a Denkè la. O Denkè bè min fè, nyènamaya bè o fè. Ala Denkè tè min fè, nyènamaya tè o fè fewu. Aw minw dara Ala Denkè tògo la, ne bè nin kow sèbèn ka ci aw ma, walisa aw k’a dòn ko nyènamaya banbali bè aw fè.” (1 Yuhana 5:11-13)

Ka kènyè ni nin lahidu ye i bè se k’a dòn ko Yesu Krista bè i ka nyènamaya la ani ko nyènamaya banbali bè i fè tuma min yèrè la i y’a wele ka don i ka nyènamaya la. A tènà i nègèn fewu. I ka to ka barika da Ala ye kamasòrò Yesu Krisita bè i ka nyènamaya la ani ko nyènamaya banbali bè i fè.

I hakili ka to nin na kosèbè...

I KANA I SINSIN I DUSUKUN COGO KAN.

Ala ka kuma (Bible) o de ye dannabaa nyèminèbaa ye a yèrè dusukun cogo wala a ka miiriliw t’a nyèminè tun. Dannabaa bè nyènamaya dannaya de barika la o ye jigi dali ye Ala ka kantigiya ni a ka kuma kan. Bi, i bè se ka kè hèra la. Sini i bè se ka kè dusukasi la. Dusukun tè to cogo kelen na. Don bè n’a ta do. O de kosòn i kana i sinsin i dusukun cogo kan walisa k’a jèya a la ko Yesu Krisita bè i ka nyènamaya la.

Ala yèrè y’a fò ko: “Ne tènà i to yen fewu, ne tènà i bila abada.” (Heburuw 13:5)

Komi i b’a dòn ko Ala tè i nègèn, o de kosòn don ka di o don ka go o, i bè se ka barika da a ye kamasòrò a bè i ka nyènamaya la. Ni i bè barika da Ala ye o b’a jira ko i dalen bè a ka lahiduw la.

MUN KÈRA I YE I SONNEN KÒ YESU KRISITA MA?

Kabini i sònna Yesu Krisita ma i dusukun na dannaya fè, fèn caman kèra i ye i n’a fò:

1. Yesu Krisita nana i ka nyènamaya la. (Jirali 3:20; Kolosekaw 1:27)
2. I ka jurumuw bèe yafara i ma. (Kolosekaw 1:14)
3. I kèra Ala den ye. (Yuhana 1:12)
4. I ye nyènamaya banbali sòrò. (Yuhana 5:24)
5. I ye nyènamaya kura daminè. Ala ka feèrè nyuman ye min ye i ka nyènamaya ko la i na o don. (Yuhana 10:10; 2 Kòrèntekaw 5:17; 1 Tesalonikekaw 5:18)

Yala, ko duman wèrè bè yen min ka fisa ni ka sòn Yesu ma ye wa ? I bè sòn ka barika da Ala ye sisan a ka ko nyuman kèlew kosòn i ye wa? Ka barika da Ala ye o bè i ka dannaya jira.

SUGGESTIONS FOR CHRISTIAN GROWTH

Spiritual growth results from trusting Jesus Christ. “...my righteous one will live by faith.” (Hebrews 10:38)
A life of faith will enable you to trust God increasingly with every detail of your life, and to practice the following:

1. Go to God in prayer daily (John 15:7).
2. Read God’s Word daily (Acts 17:11); begin with the Gospel of John.
3. Obey God moment by moment (John 14:21).
4. Witness for Christ by your life and words (Matthew 4:19; John 15:8).
5. Trust God for every detail of your life (1 Peter 5:7).
6. Holy Spirit – allow Him to control and empower your daily life and witness (Galatians 5:16,17; Acts 1:8).

FELLOWSHIP IN A GOOD CHURCH

God’s Word instructs us not to forsake “the assembling of ourselves together” (Hebrews 10:25). Several logs burn brightly together; but put one aside on the cold hearth and the fire goes out. So it is with your relationship with other Christians. If you do not belong to a church, do not wait to be invited. Take the initiative; call the pastor of a nearby church where Christ is honoured and His Word is preached. Start this week, and make plans to attend regularly.

“Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another —and all the more as you see the Day approaching” (Hebrews 10:15)

SPECIAL MATERIALS ARE AVAILABLE FOR CHRISTIAN GROWTH.

If you have come to Christ personally through this presentation of the gospel, helpful materials for Christian growth are available to you. For more information write Campus Crusade for Christ Australia, PO Box 40, Sydney Markets, NSW 2129

phone (02) 9746 1099 Fax: (02) 9746 1395

email: <materials@hereslife.com>

Web page: <<http://www.hereslife.com>>

©Campus Crusade for Christ Australia, 2000

A.C.N. 002 310 796

DANNABAA KA NYÈFÈ TAALI KÈ COGO DÒW:

Dannabaa ka nyèfè taali bè bò a jigi bèe dali la Yesu Krisita kan. “...mògò tilennen na nyènamaya dannaya de barika la.” (Heburuw 10:38). Dannaya de b’a to i bè se k’i jigi da Ala kan i ka nyènamaya ko bèe la ani ka nin kow kè:

1. Ala deli don o don. (Yuhana 15:7)
2. Ala ka kuma kalan don o don. (Kèwalew 17:11) – I ka Ala kuma kalanni daminè Yuhana kitabu la.
3. Ala kanminè tuma bèe. (Yuhana 14:21)
4. Yesu Krisita ko fò mògò wèrèw ye i ka nyènamaya ani dala kumaw fè. (Matiyu 4:19; Yuhana 15:8)
5. I jigi da Ala kan i ka nyènamaya ko kètaw bèe la. (1 Pièrè 5:7)
6. A to Ni Senu ka i nyèminè don o don ani ka barika don i ka nyènamaya n’i ka seereya la.(Galasikaw 5:16-17 Kèwalew 1:8)

DANNABAAN NI NYÒGÒN CÈ JÈNYÒGÒNYA NAFAN:

Dògò kurun caman bè mana kosèbè nyògòn fè tasumala. Nka n’i bè kelen bò ka bila a danna, a tasuma bè sa. I ni dannabaa tow cè jènyògònya fana bè ten. A ka fisa i ma ka jè mògò wèrèw fè minw sònna Yesu Krisita ma i ko u Kisibaa ni u Matigi. I ka kan ka to ka lajè eglise dò mògòw fè minw bè da a la ko Bible ye tinyè ye ani u bè Yesu Krisita bato. A daminè nin dògòkun yèrè la.

“An kana nyògòn lajèli dabila i ko dòw b’a kè cogo min na, nka an ka nyògòn laadi, janko aw b’a ye ko Matigi ka don surunyara.” (Heburuw 10:25)

Ni nin sèbèn ye i dèmèn, i fanna k’a kalan mògò wèrè ye.

NI I B’A FÈ KA KUNNAFONI W SÒRÒ, I KA SÈBÈN CI CAMPUS POUR CHRIST BURO DÒ LA.

01 B.P. 1402 Ouagadougou 01, Burkina Faso

08 B.P. 870 Abidjan 08, Côte d’Ivoire

B.P. 438 Conakry, Guinée

B.P. 2560 Bamako, Mali

B.P. 326 Niamey, Niger

B.P. 5413 Fann, Dakar, Sénégal

Ni i sònna Yesu Krisita ma wala ni i b’a fè ka kunnafoni werew sòrò, i ka i tògò n’i jamu sèbèn ni seben kan ani ka ci campus buro dò la (adrèsiw bè seben kò kan).

Nin ko saba minw filè nin ye, i b’a fè min ka kè i ye u la i ka nò bila o nyèfè.

1. Ne sònna Yesu Krisita ma i ko ne Kisibaa ani ne Matigi. A ye ne dèmèn ka taanyè dannaya la.
2. Ne b’a fè ka kunnafoni wèrèw sòrò Yesu Krisita ko la.
3. Ne ye dannabaa ye kabini waati jan. A ye ne dèmèn ka taa nyè dannaya la.



Helping you reach multicultural communities with the Gospel